

My Dashboard

Apr 1, 2015 - Apr 30, 2015
Compare to: Mar 2, 2015 - Mar 31, 2015

All Sessions
+0.00%

Visits

Apr 1, 2015 - Apr 30, 2015

9,232

% of Total: 100.00% (9,232)



Mar 2, 2015 - Mar 31, 2015

9,024

% of Total: 100.00% (9,024)




Visits and Visits

Apr 1, 2015 - Apr 30, 2015:

● Sessions

Mar 2, 2015 - Mar 31, 2015:


● Sessions




Visits by Traffic Type

■ organic ■ direct ■ referral

Apr 1, 2015 - Apr 30, 2015



Mar 2, 2015 - Mar 31, 2015




Avg. Visit Duration

Apr 1, 2015 - Apr 30, 2015:

● Avg. Session Duration

Mar 2, 2015 - Mar 31, 2015:

● Avg. Session Duration



Visits and Avg. Visit Duration by Country / Territory

Country	Sessions	Avg. Session Duration
United States		
Apr 1, 2015 - Apr 30, 2015	2,485	00:09:15
Mar 2, 2015 - Mar 31, 2015	2,235	00:09:37
% Change	11.19%	-3.87%
Colombia		
Apr 1, 2015 - Apr 30, 2015	1,177	00:14:29
Mar 2, 2015 - Mar 31, 2015	738	00:15:51
% Change	59.49%	-8.57%
Germany		
Apr 1, 2015 - Apr 30, 2015	456	00:07:13
Mar 2, 2015 - Mar 31, 2015	397	00:06:33
% Change	14.86%	10.03%
Spain		
Apr 1, 2015 - Apr 30, 2015	387	00:12:22
Mar 2, 2015 - Mar 31, 2015	691	00:12:10
% Change	-43.99%	1.64%
United Kingdom		
Apr 1, 2015 - Apr 30, 2015	330	00:12:05
Mar 2, 2015 - Mar 31, 2015		

% New Visits

Apr 1, 2015 - Apr 30, 2015

45.31%

Avg for View: 45.31% (0.00%)



Mar 2, 2015 - Mar 31, 2015

45.68%

Avg for View: 45.68% (0.00%)



Unique Visitors

Apr 1, 2015 - Apr 30, 2015

4,717

% of Total: 100.00% (4,717)



Mar 2, 2015 - Mar 31, 2015

4,582

% of Total: 100.00% (4,582)



Pageviews

Apr 1, 2015 - Apr 30, 2015

41,569

% of Total: 100.00% (41,569)



Mar 2, 2015 - Mar 31, 2015

45,040

% of Total: 100.00% (45,040)



Pages / Visit

Apr 1, 2015 - Apr 30, 2015

4.50

Avg for View: 4.50 (0.00%)



Mar 2, 2015 - Mar 31, 2015

4.99

Avg for View: 4.99 (0.00%)



Avg. Time on Page

Apr 1, 2015 - Apr 30, 2015

00:02:42

Avg for View: 00:02:42 (0.00%)



Mar 2, 2015 - Mar 31, 2015

00:02:28

Avg for View: 00:02:28 (0.00%)



Visits and Pageviews by Mobile

Mobile (Including Tablet)	Sessions	Pageviews			
			Mar 2, 2015 - Mar 31, 2015	500	00:14:42
			% Change	-34.00%	-17.78%
			France		
No			Apr 1, 2015 - Apr 30, 2015	303	00:04:32
Apr 1, 2015 - Apr 30, 2015	8,820	40,776	Mar 2, 2015 - Mar 31, 2015	339	00:11:00
Mar 2, 2015 - Mar 31, 2015	8,569	44,075	% Change	-10.62%	-58.84%
% Change	2.93%	-7.48%	Poland		
Yes			Apr 1, 2015 - Apr 30, 2015	297	00:08:13
Apr 1, 2015 - Apr 30, 2015	412	793	Mar 2, 2015 - Mar 31, 2015	114	00:03:44
Mar 2, 2015 - Mar 31, 2015	455	965	% Change	160.53%	120.34%
% Change	-9.45%	-17.82%	China		
			Apr 1, 2015 - Apr 30, 2015	274	00:09:54
			Mar 2, 2015 - Mar 31, 2015	210	00:09:07
			% Change	30.48%	8.56%
			Canada		
			Apr 1, 2015 - Apr 30, 2015	266	00:09:40
			Mar 2, 2015 - Mar 31, 2015	318	00:12:29
			% Change	-16.35%	-22.51%
			India		
			Apr 1, 2015 - Apr 30, 2015	264	00:04:16
			Mar 2, 2015 - Mar 31, 2015	189	00:03:05
			% Change	39.68%	38.55%